

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 08-27021/15 -14  
Podgorica, 23. jul 2015. godine

CRNA GORA	
SKUFŠTINA CRNE GOPE	
PRIMLJENO:	27. VII 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BR.:	23-315-117
VEZA:	
EPA:	700 XXV
SKRACENICA:	PHLOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 16. jula 2015. godine, razmotrila je amandmane na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, koje je dostavila Skupština Crne Gore, i to:

**1. Amandmane koje je podnio Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, koji glase:**

**Amandman 1**

U članu 14 uvodna rečenica mijenja se i glasi: "Članove savjeta iz reda predstavnika iseljenika čine: "

**Vlada prihvata Amandman 1.**

**Amandman 2**

U članu 20 stav 2 riječi "Kandidate iz organa i institucija" zamjenjuju se rijećima "Kandidate za članove Savjeta iz organa i institucija".

**Vlada prihvata Amandman 2.**

**Amandman 3**

U članu 29 riječi: "za Savjet" zamjenjuju se rijećima: "za potrebe Savjeta".

**Vlada prihvata Amandman 3.**

**2. Amandmane koje je podnio Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore, koji glase:**

### **Amandman 1**

Član 1. mijenja se na način što nakon riječi "prilikom povratka iseljenika u Crnu Goru" treba umetnuti "konstituisanje i nadležnosti Savjeta za saradnju sa iseljenicima," te nastaviti rečenicu na postojeći način.

**Vlada prihvata Amandman 1.**

### **Amandman 2**

Nakon člana 2. dodaje se novi član koji glasi:

#### **Organizacije iseljenika**

##### **Član 3**

Pod organizacijom iseljenika, u smislu ovog zakona, podrazumijevaju se dobrovoljni oblici udruživanja iseljenika iz Crne Gore, radi ostvarivanja kulturne, prosvjetne, naučne, humanitarne, sportske, privredne i druge saradnje sa Crnom Gorom, promocije Crne Gore i afirmacije njenih interesa, očuvanja jezikā, kulturā i tradicijā, koji su registrovani u skladu sa propisima država u kojoj žive iseljenici.

**Vlada prihvata Amandman 2.**

### **Amandman 3**

Član 25 postaje član 13.

Alineja 4 istog člana se dopunjava na način da se nakon riječi „donosi Poslovnik o radu Savjeta“ dodaje „kojim se određuju opšti uslovi, način i postupak donošenja odluka;“

**Vlada prihvata Amandman 3.**

### **Amandman 4**

Član 12 mijenja se na način da se nakon riječi „Vlada“ dodaje zarez i riječi „na osnovu javnog poziva.“ Nastavak rečenice ostaje isti.

**Vlada prihvata Amandman 4.**

### **Amandman 5**

Član 14, stav 1, alineja 4 mijenja se na način da se nakon riječi „jedan za Rusku federaciju“ dodaje zarez i riječi „Republiku Kipar“. Nastavak rečenice ostaje isti.

**Vlada prihvata Amandman 5.**

### **Amandman 6**

Član 20 stav 2 "a kandidate iz stava 1 alineja 3 ovog člana predlaže predsjednik odbora" mijenja se i glasi "a kandidate iz stava 1 alineja 3 ovog člana predlaže nadležni odbor"

## **Vlada prihvata Amandman 6.**

### **Amandman 7**

Nakon člana 23 dodaje se novi član koji glasi:

Prestanak mandata članova Savjeta  
Član 24

Mandat članu Savjeta može prestati i prije isteka četvorogodišnjeg roka na lični zahtjev, istupanjem, isključenjem ili prestankom rada organizacije iseljenika čiji je predstavnik u Savjetu.

## **Vlada prihvata Amandman 7.**

### **Amandman 8**

Nakon člana 23 dodaje se još jedan novi član koji i glasi:

Konstitutivna sjednica Savjeta  
Član

Konstitutivnu sjednicu Savjeta saziva Uprava.

Savjet na prvoj sjednici utvrđuje mandate članova Savjeta.

Savjet je konstituisan potvrđivanjem mandata dvije trećine članova Savjeta.

Najstariji član predsjedava Savjetom do izbora predsjednika.

## **Vlada prihvata Amandman 8.**

### **Amandman 9**

U članu 24 briše se prvi stav kompletno, a dodaje se (drugi i treći) novi stavovi koji glase:

Na zahtjev najmanje 1/3 članova Savjeta, Ministarstva ili Uprave sa prethodno utvrđenim dnevnim redom, Savjet se može sazvati na vanredno zasijedanje.

Vanredno zasijedanje Savjeta može se održati elektronskim putem.

## **Vlada prihvata Amandman 9.**

### **Amandman 10**

Član 31 stav 1 nakon alineje 5, dodati alineju 6: „**nagrada za doprinos u oblasti sporta**“

## **Vlada prihvata Amandman 10.**

### **Amandman 11**

U članu 37 dodaje se stav 2 koji glasi: “Budžetska sredstva za namjenu očuvanja i jačanja saradnje sa iseljenicima obezbjeđuju se najmanje na nivou od 0,08% godišnjeg budžeta Crne Gore”. Sadašnji stav 2 ostaje kao stav 3. istog člana.

## **Vlada ne prihvata Amandman 11.**

### **Obrazloženje**

Rješenje koje je predloženo ovim amandmanom u suprotnosti je sa članom 28 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Službeni list CG“, broj 20/14) kojim se propisuje da se „Planiranje budžeta države zasniva na ekonomskoj i fiskalnoj politici, smjernicama fiskalne politike, projekcijama ekonomskog rasta i projekcijama makroekonomske stabilnosti“. Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike 2015-2018 utvrđeni su limiti potrošnje za potrošačke jedinice prvog nivoa u okviru tekućeg budžeta za period 2016-2018, koji su obavezujući za 2016. godinu i indikativni za 2017. i 2018. godinu.

### **3. Amandmane koje su podnijeli poslanici Mićo Orlandić, Džavid Šabović i Damir Šehović, koji glase:**

#### **Amandman 1**

U članu 5 stav 1 alineji 1 poslije riječi „projekte“ dodaju se riječi „učenja i“.

#### **Vlada prihvata Amandman 1.**

#### **Amandman 2**

U članu 33 poslije stava 1 dodaje se 5 novih stavova koji glase:

Uprava za iseljenike u saradnji sa drugim državnim organima, na lični zahtjev, izdaje iseljeničku knjižicu kao javnu ispravu koja iseljeniku služi u svrhe predstavljanja i identifikacije kod državnih organa Crne Gore, za vrijeme boravka u Crnoj Gori i u druge svrhe se ne može koristiti. Pravo na izdavanje iseljeničke knjižice imaju samo lica koja nijesu državljeni Crne Gore.

Iseljenička knjižica može se izdati i članovima uže porodice iseljenika koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu.

Iseljenička knjižica izdaje se sa rokom važenja od 20 godina.

Imaocu iseljeničke knjižice mogu se drugim propisom utvrditi određene povoljnosti i olakšice u smislu investiranja i drugih ekonomskih aktivnosti, a posebno za one poslove koji su od značaja za državne i nacionalne interese Crne Gore.

Obrazac zahtjeva, izgled i sadržaj iseljeničke knjižice propisuje Vlada.

#### **Vlada ne prihvata Amandman 2.**

### **Obrazloženje**

Ovim amandmanom predviđeno je izdavanje iseljeničke knjižice kao javne isprave koja iseljeniku služi kao identifikacioni dokument.

Da bi se izdavale javne isprave, koje bi služile kao identifikacioni dokument, neophodno je zakonom precizno propisati sve uslove koje podnositelj zahtjeva mora da ispuni i dokaze koje je dužan da priloži, kako bi to pravo ostvario.

Zakonom treba propisati i procedure koje je nadležni organ dužan da sproveđe kako bi mogao da donese odluku o izdavanju dokumenta, kao i propisati postupak pravne zaštite-pravo na žalbu, organ nadležan za odlučivanje u drugom stepenu i konačno sudsku zaštitu.

Imajući u vidu kompleksnost, ovo pitanje nije moguće urediti amandmanom, jer ono zahtijeva šire i detaljnije razmatranje.

PREDsjEDNIK

Milo Đukanović

